



DZILAWO & DZILAWO NYATAKAKAWO ƆE AGBALĔ

Ɔe 2026 me

Dutofonu si Ɖokuisi
Suku
"NUSRŌƉENU NA AGBENDŌ"



MÍAFE SUKU FE NUTEFEKPƆKPƆ

Nusɔsrɔ na Agbe

MÍAFE SUKUA FE TAÐOÐO

Be woadzra sukuviwo ɔo ɔe etsɔme si me dzidzeme le ɲu, to nufiafia nyui, fomedodo si axɔ amewo katã ɔe eme kple ɔevi bliboa fe tsitsi me.



MÍAFE MƆKPƆKPƆWO

Mewɔa nu xɔɔwɔwɔɔɔɔ

Nye susu le nu nyuiwo ɲu

Medea bubu ame ɲu

Eyata mate ɲu aɔo egbo

NUSRƆÐENJU FE NUTOAME

Mía fe suku bliboa fe mɔnu si mewɔa tɔtrɔ o uãa ɔokuitsɔtsɔna be míana kɔkɔme si me amewo katã le, si nyo eye wòle dedie si doa sukudede fe dzidzedzekpƆkpƆ ɔe ɲɔ.

Nua ɲuts:

Sue Waterhouse fe nyawo

Tatɔ fe kpedɛɲuts:

Sandra Long fe ɲko

Tatɔ fe kpedɛɲuts:

Kris Fenn fe agbalã

Tatɔ fe kpedɛɲuts:

Naydene Duffill ye ɲbe

Dɔdzikpɔla CS:

Nicole McGrath ye ɲbe

Sukudzikpɔla:

Lauren McMillan fe ɲkɔe nye esia

Sukudzikpɔla:

Elaine Roke ye nye esia

MERRIWA GOMEDZEDZE SUKU

67 Baltimore Parade, Merriwa WA 6030 (08) 6206
2340

merriwa.ps@education.wa.edu.au
www.merriwaps.wa.edu.au

YĒYIYIWO FE YĒYIYI NA SUKUVIWO

Yeyiyi 1: Memleđa 2 February - Yawođa 2 April

Yeyiyi 2: Memleđa 20 April - Dzođa 3 July

Yeyiyi 3 lia: Memleđa 20 July - Dzođa 25 September

Yeyiyi 4 lia: Memleđa 12 October - Yawođa 17 December

SUKUVIWO FAA/DŌWŌLAWO FE NĶEKEWO

Yeyiyi 2 lia: Dzođa 29 May

Yeyiyi 4 lia: Memleđa 12 October & Kuđa 13 October


DUTOFE MŌKPŌKPŌWO (Le Suku fe Yeyiyia Me) .

DŌwŌlawo fe Nkeke: Memleđa 2 March

Dzođa nyui 3 Aprilrd

Anzac Nkeke: Memleđa 27 April

WA Nkeke: Memleđa 1 June



SUKU FE GAFOFOWO

Woxɔa ɔɛwiwo tso ɛɛdi ga 8.00 me. Dɔwɔlawo dzikpɔkpɔ dzea egɛme le ɔɛyiyi sia me le nuto si le adzame kple dzogoe enewo.

Ƴeyiyi	Do ɛɛgo na Gɔmedzesuku	Ƴr 6 Ɖewiwo fe Suku
Gbɔto Bell	8.20am	8.20am
Suku Dze Egɛme	8.30am	8.30am
Nkekea fe Nuwuwu	ɛɛdo ga 2.40	ɛɛdo ga 2.30

Lɔlɔnu faa nudzɔdzɔwo & FEWO

Lɔlɔnu Faa Nudzɔdzɔwo Kple Fe Siwo Woxena Na fe 2024 nye dɔlar 60 ɔɛwi ɔɛka na ɔɛwi 1, . \$120 na ɔɛwi 2 eye \$150 na ɔɛwi 3 alo esi wu nenema. Woate ɛɛu axe fe siawo to Internet dzi to gaxɔgbalɛvi dzi tɛ alo le ɔfis.

Alesi miezɔa mia fe lɔlɔnu faa nudzɔdzɔwoe nye esi gbɔna;

Mɔfiame Tsɔ \$15

Akɔntabubu fe Dɔwɔnuwo \$15

Agbalɛwo Xexlɛ \$15

Agbalɛdzraɔɔfe fe Agbalɛwo \$15

Fe bubu siwo woate ɛɛu axɔ le fe blibo me dometɔ aɔɛwoe nye;

Tsifufu Nusɔsrɔwo

ne mede ɔɛke o la, dɔlar 120

Sukuwo Dome Kamedefefe

ne mede ɔɛke o la, dɔlar 60

Amedzidedze/Tsaɔɔɔɔwo

ne mede ɔɛke o la, dɔlar 150

Ha fonu fe Hadzidzi

ne mede ɔɛke o la, dɔlar 150

Hadziha fe ha

ne mede ɔɛke o la, dɔlar 60

Fe 6 Nkeke Asaɔa kple Tsifufu

ne mede ɔɛke o la, dɔlar 300

Fe 6 lia fe Sukunuwuwu

ne mede ɔɛke o la, dɔlar 100



Machine Translated by Google

Miāna dzilawo/dzikpławo nanya ne nuvevi ađe xɔ sukuyi ađe abe alesi wòhiā ene. Sukua na hehe kpekpedejunala gbātɔwɔ be woakpɔ abi suewo gbɔ. Ne exɔ abi vevie, eye mete ŋu do ka kple dzila alo dɔnɔdzikpɔla o la, Sukudzikpɔla ate ŋu awɔ ɔɔɔɔ be atikewɔla nada dɔ na ɔvevi si ate ŋu anye be woayɔ dɔnɔdzikpɔsu.

Ele vevie ŋutɔ be wò kadodo ŋuti nyatakaka siwo li fifia nanc sukua si.

TEFEDEDE

Wobia numeɔɔɔ le sukuviwo katā fe anyimanɔmanɔ ŋu. Dzilawo/Dɔnɔdzikpɔlawo ate ŋu ađe dɔmawɔmawɔ me na nufiala la tē to ka fofo na sukua alo nuŋɔɔɔ ađe ɔɔɔɔ ɔa me. Merriwa PS zāa COMPASS, eye àxɔ text message ne viwò mele suku o.

Wowa vavalawo fe dodokpɔ edziedzi, eye woɔɔa leta siwo wozāna ɔaa ɔe afeme ne ame siwo meva o si womeɔe o. Taflatse mide dzesii be Sukudede Dɔwɔ fea bia mɔɔɔɔ tso Sukudzikpɔla gbɔ do ŋɔɔ hafi woate ŋu axɔ mɔkeke le sukuyi.

KPEKPEDEŊUWO

Wowa takpekewo kwasiaɔ eve ɔesiaɔe. Woxɔa dzilawo kple dɔnɔdzikpɔlawo nyuie.

CANTEEN FE NUDEDEŊUTI

Ɖeviwo ate ŋu adɔ ŋɔɔnuɔɔɔ to nuɔɔɔɔɔɔɔɔ fe fe ɔɔɔ si le

Internet dzi dzi. (<https://www.quickcliq.com.au>) fe agbalēa me. Woate ŋu adɔ nu le Kuɔa, Yawoɔa kple Dzɔɔɔɔɔɔ.

UUWO & UUUU KPLEE AGBOWO

Womeɔe mɔ na dzilawo kple Dɔnɔdzikpɔlawo be woazā dɔwɔlawo fe uutɔɔɔ fe alo aku uu ayi sukuxɔa me o. Woate ŋu aɔi sukuviwo ahaxɔ wo tso nugbugbɔɔɔɔ kple uukuku le Greyhound Drive kple megbegbo siwo le Addison Gardens gbɔ. Wouua agbowo tso ŋɔɔ ga 8.00 vaseɔe ŋɔɔ ga 8.40 kple ŋɔɔ ga 2.30 vaseɔe ŋɔɔ ga 3.00.

COMPASS APP KPLEE LOGIN FE NYATAKAKAWO

Miēzāa COMPASS Kadodo kple vavalawo fe mɔnu. Wò gege ɔe eme ŋuti nyatakakawo ɔɔ ɔe wò to e-mail dzi kple mɔfiame tsitotsito.

AMEWO FE ŊKŊŊLɔBIWO


Ele be dzilawo/Dɔnɔdzikpɔlawo nakpe ŋkɔ ŋkɔŋkɔ fe agbalēvi siwo le nyatakakadzraɔ fea (www.merriwa.ps.wa.edu.au) ɔɔ. Woate ŋu awɔ scan na esiawo ahaɔɔ wo ɔe sukua to e-mail dzi alo atɔ wo ade letaɔaka si le sukua fe ŋɔɔɔɔ la me.

Asitefonwo KPL ELEKTRONIKDɔWɔŊUWO Le ɔekawɔwɔ me

kple dɔwɔ fea fe ɔɔɔɔwo la, ele be woatɔ asitefonwo katā, siwo dome ga foɔɔkui siwo me nunya le, kple elektronik dɔwɔnu bubuwo kpakple toɔɔɔonu siwo do fome kplii, abe toɔɔɔmɔ kple tomeke ene, ade asi na klass nufiala alo ŋɔɔɔɔɔ dɔwɔ fea ne wova ɔɔ suku eye woaxɔ wo le ŋkekea fe nuwuwu.

AKPAɔEKAWO

Suku fe Akpawoe nye Akita, Baltimore, Calabar kple Palermo. Womaa akpa ɔeka ɔeviwo ne wonɔŋ ŋkɔ eye wotsɔa nɔviwo dea akpa ɔeka me.





Sukua fe dodo le 'NO HAT NO PLAY' yesiayi. Woate nju a fle kposowo le Lowes Awudzra fe si le Ocean Keys Asitsafe.

LĀMESEŊENU FE



ḐḐḐḐḐ Awitekowo fe nɔnɔme geḑe kple esiwo to vovo li siwo nju wole be woale nku do kor, abe asra, nulɔɔ, alo asra ene. Devi siwo si lamesenyawo gbo kpkpk fe hiahia tɔxewo le abia be woawo dodo de lamesenyawo gbo kpkpk nju. Agbalɛvi siwo wo dɔkta kpe do la li. Sukudawlawo zaa atikewo nju adanudodo sia si wowu enu tso waa lamesenyawo gbo kpkpk fe dodo le adanudodo me kple wo.

NUGBḐGBḐ



Nu siwo wotsɔ va sukua la nye wo nju wo afɔku. Nugblɛfexedodo aḑeke meli na dzilawo, dɔnɔdzikplawo alo sukuviwo nju fe nuncamesiwo le suku, alo le suku fe wonawo abe asaḑawo, azaduduwo alo tsadidiwo ene me o.

BIABIA KPLE NUFIALAWO



Ele be woawo dodo de gbebiamewo katã nju kple sukuxo me nufiala do ngɔ. Nufialawo waa dzilawo nju nyatakakawo nana le suku fea fe kwasida ue gbɛtɔwo me.

NYATAKAKA NA MÍ

Ne nyatakakawo abe adres, telefon xelɛdzesi, ame siwo nate nju afo ka na kpata, vidzikpkpk fe dodo alo lamesenyawo trɔ la, taflatse te de ngɔgbe dɔwafea nju be nakpo egbo be wowo asitɔtrɔ le mia fe nyatakakadzrafo fea nju eye wo nɔnɔdiwo sɔ.



DZRO SUKU FE AGBALÉWO ME

Dzilawo kple dɔnɔdzikpla siwo di be yewoakplɔ yewo viwo tso sukua kaba la nanɔ agbalɛ na nufiala la. Taflatse fo ka na sukua ne eva do be nanɔ viwo eye dɔwawo akplɔ wo ava agbo nu.



ATIKÉWO FE ATIKÉWO

Womeḑe mo na dɔwawo be woana atike ne womexo mɔḑeḑe tso dzilawo alo dɔkta gbo o. Woate nju akpo agbalɛvi aḑe le ngɔgbe dɔwafea.

GA



Ele be woaxe ga na asaḑa, tsadidi kple sukunuwawo na devia fe sukuxo me nufiala hafi sukua ndi sia ndi. Woaḑo gakotoku siwo wota de a feme kple mɔḑegbalɛviwo. Taflatse mikpo egbo be yetso ga home si sɔ la kpe de enu elabena womate nju atrɔ asi le enu o. Woate nju axe fe to Internet dzi.


NYADZḐDZḐGBLḐWO KPLEE KḐMPAS



Woḑa nyadzḐdzḐgalɛ de a feme kwasida eve deviaḑe kple de vi suetɔ le fomea me. Ele nyatakakadzrafo fea ha. Kpo wo klass fe KḐMPAS fe axa ha.

NUT ALLERGIES

Miele biabiam be woagatsɔ nukuwo kple nukuwo abe atikutsetse bɔta kple Nutella ene ava suku o.



DZILAWO ƆPƆU MEVIWO FE HADODO Merriwa P & C

Habɔɔ kpena le sukua me le dɔwɔlawo fe xɔ me. Wodoa boblo nkekeawo kple gafo foawo le nyadzɔdzɔgbalɛa me

NYATAKAKA NA DZILAWO

Dzilawo axɔ nyatakaka tso wo vi fe ngɔyiyi nɔ le dzilawo fe gbebiamewo me le Term 1 me kple to nyatakaka si woawo le se nu dzi le sukunuwuwu fe yleti ɔesiaɔfe fe nuwuwu. Miele kpewom hã be nãva Nusɔsrɔ Mɔzɔzɔ aɔfe le Term 3 me.



SUKUWO FE FOMEDODO

Sukudzɔkpɔha la nye suku, dzilawo kple nutoa me tɔwo tefenɔlawo eye wɔnye takpekpe na sukua me tɔwo be woawo dɔ aduadu akpɔ egbo be sukua fe dɔwɔwɔ nyuie wu. Sukudzɔkpɔha la kpena zi ɔka le Term ɔesiaɔfe me.

SUKU FE DƆDƆDZƆDZƆLA

Sukua fe dɔdɔdzɔkpɔla yia sukua me edziedzi be yealɛ nku ɔfe lãmesenyawo me dzodzro nɔ eye yeado alb lãmesenyawo gbɔ kpɔkpɔ fe ɔɔɔa. Woate nɔ ato ngɔgbe dɔwɔfea dzi afo ka nɛ.



SUKU FE SUSUɔutinunyala Sukua fe

Susunutinunyala srãa sukua kpɔna be yeakpe asi ɔfe aɔanɔ kple ɔɔɔ siwo woawo atɔɔ ado alb sukuwiwo fe nusɔsrɔ nɔ.

ƉEVI SIWO LE DƆLƆ

Dɔlɛle atenu akaka kabakaba nɔto to suku aɔfe dzi eye miele biabiam tso miafe sukunutometwo katã si be woana ɔevi siwo dze dɔ nanɔ afeme. Ne wokpɔe be ɔevi aɔfe le dɔ lɛm le suku la, woafa ka na dzilawo be woakplɛ ayi afeme.



SUKUWIWO LE INTERNET DZI

Dɔwɔfea naa Internet dzi dɔwɔnawo sukuwi siwo le dukɔa fe sukuwo me hena dɔwɔna siwo do fome kple nusɔsrɔ eye wɔdzɛa agbagba ɔesiaɔfe si sɔ be yeafia nu sukuwiwo ahakpɔ wo ta tso Internet dzi nyatakaka kple dɔwɔna siwo mesɔ o me. Woɔfa mɔ na sukuwiwo be woakpɔ Dɔwɔfea fe Internet dzi dɔwɔnawo ne dzila alo dɔdɔdzɔkpɔla de asi Kɔmpjutadzɔɔɔɔwɔ Zazã si Dzi Woda Asi Do Kple Ame Etɔlia fe Kɔmpjutadzɔɔɔwɔ fe Nubabla te wɔ.



UNIFORMS FE NUBEƉENUTI

Miele dzi dem fo na ɔeviwo be woado sukuwua eye woafɛ dada afia ɔfe miafe sukua nɔ. Ele be woado awuwɔ le suku fe tsajɔɔwɔ katã me eye woate nɔ afe wo le Lowes awudzrafɛ si le Ocean Keys Asitsafe. Ele be sukuwiwo katã nado afɔkpa siwo sɔ kple sukuwu. Awudodo fe ɔɔɔa le miafe nyatakakadzraɔfe.



SUKUA TSITSI Woate nɔ axɔ

dzilawo kple dɔdɔdzɔkpɔlawo be woate ɔfe sukua nɔ ne ehiã be woawɔ ɔɔɔ ɔfe sukua nɔ.



TSIWO/CRUNCH 'N' SIP Ɖeviwo hiã tsigoe be tsi

nanɔ wo me le nkekea me katã. Crunch 'n' Sip le mia si le klass fe yeyiyi me, eyata miɔ atikutsetse alo amagbewo fe numedenu aɔfe ɔfe mi.

